

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.
 Fòra de Palma

2 1/2 »
 Números atrassats

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

PRIMES Y COQUES.

Així còm s'alimentació es necessaria per la vida, s'abús d'es menjá la sòl comprometre; y axí còm un glopet de resòlis aclareix sa vista y desentura sa gargamella, es donarse à sa beguda arriba à produï aquella set continua que més tart passa à *febra gatera* y que conduce a s'embrutiment y à la mòrt. Lo matex ha succehit amb ses Sociedats anònimes: comensaren per fé un bé à n'es públich, aclarint un pòch la vista à n'es qui la tenian emboirada, y desenturant sa gargamella à alguns que s'haurian aufegat; llavò seguiren fentse bé à elles matexes, y llavò... tothòm sab s'història milló que nòltros. Derrera es glopet de resòlis de sa ganancia ben ordenada, entrá sa febra per ses Sociedats nòves, are ja hem arribat à s'embrutiment de ses primes, y no se pòt torbá la mòrt.

Nòltros creguérem que amb sa campanya que va fé *El Violon* (amb la cual no estàm acordes ni amb sa forma ni amb algunes apreciacions que componian es seu fondo) haurian ubèrt ets uys aquells qu'encaire los ténen cluchs, perque entre col y col d'es camp que descubria aquell setmanari, hey havia qualche veritat de piñol vermey y qualche idèa digne de essè seguida.

Però mos n'hem duit xasco, y entre ets lòmos de negòcis aumenta es furor y sa borratxera *primista*; lo que no se pòt duptá vegent per sa plassa de Cort y à dins ses rateres parades qu'hey ha per allá, tanta gent que s'entreten amb sa majó ignorancia del mon *fent operacions*, fent pujá y devallá es prèu de ses accions, conforme convé à n'es més entesos: y quant ja han xupat sa taronja d'una Sociedad *cotizada*, y l'han premuda, y l'han dessustada, y s'han menjats es grells, y fins y tot han senat ses dents à n'es blanch de sa cloveya, llavò dexan aquesta en mans d'es quatre beneysts ò caparruts més *conservadors*, que soLEN essè sa *basse* de ses operacions... y corren à un altre taronjé, fundant una

nòva Sociedad que ántes de néxe ja té prima.

Aquests valors (?) nòus tirats en plassa produexen es mateix efecte qu'una bolla de pasteta tirada à ses llisses: de devall ses pedres, d'entre es fanch, de dins s'alga, de ses encletxes, de no se sap d'ahon, surten primistas, accionistas, alsistas, baxistas y molts més consonants en *istas* que per are no volem agotá, però que tots obrin sa boca per espipellá, y espipellan. Axò no es més qu'un cròquis de lo que se passa à Cort. En quant à ses Sociedats de Crèdit, ja han pensat, dins ca-séua, sa manera de doná cumpliment à ses nòves disposicions de sa circular des *Banch d'Espanya*? Encara que no som molt entesos en la materia, mos parex que fan massa *el Toni*.

A més de ses gangas, fins are segures, de fundá una nòva Sociedad, hey ha altres motius per fundarne una cada dia. Despues de enllepolí es còro d'àngels (que son es qui ántes de fitsarse número ja han cubert es de ses accions de tota Sociedad per à nexe,) ajudantlos à agafá prima per acció, llavò queda la cort celestial, es pexos gròssos, ses intel·ligències supremes que donan pès, ombra y nòm à s'idèa més estrambòtica, si aquesta idèa es *bessonera*. Mentre d'aquesta idèa nasque una Sociedad, d'aquesta Sociedad uns Estatuts, d'aquests Estatuts una Junta, d'aquesta Junta un *tanto por ciento* cada any, ells se resignan (just per complaure ets amichs y fé un bé à n'es públich) à dirigí ses operacions possibles de sa nouvella Sociedad. Hey ha prodigi financier que ilumina amb sa séua intel·ligència (*à tanto por ciento*) sa Sociedad A, sa Sociedad B, sa Sociedad C..... y molts d'ells si sabéssen lletra no s'aturarian fins à sa Z.

Arribavam aquí d'aquest articlet quant mos diuen que s'acaba de fundá una nòva Sociedad anomenada *La Petrolera*. Estam dins un fòch fins que sabréms es nòms d'ets autors de tan bellísima idèa per donarlos à coneix a n'es nòstros amichs; perque, la veritat, axò de *petróleo* fa mala oló; y si veyem qu'aquests

petroleros no cercan més que sa *prima* y es *tanto por ciento*, i vaja endevant; que tant patirém per una Sociedad més còm per una ménos; però si son *petroleros* de cap-vermey, es còsa de posarmos alèrtia, perque per fé flamada tots aquests *globos de papé*, ahont avuy van embarcades tantes y tantes fortunes y tantes y tantes families, y que à molts los paren més segurs qu'es pèrn del mon, no falta més qu'arrambarlos sa candela.

¡Déu mos do llum, salut, paciencia, y llòch à la Misericòrdia, per tants de mil·lonaris desencopiñats còm pòt essè que vajan per allá à descansá de tantes primades.

UN INSOCIABLE.

BONA FE Y MALA FE.

III.

S'escena representa es pati des conventillo què descriguérem en es número 31 d'aquest semanari.

Mestre Resòlis, (un adobadó de còssis y ribells, que s'ha mudat ha pòch dins es botigó més avinent d'es carré) s'apareya per posá gafes à una ribella antiga, amb ramells pintats coló de còure. Mandò Xerrayna s'hi acosta estirant s'estopa à sa filóia.

MADO XERRAYNA.—¿Y d' hont m' heu despenyat aquesta presentaya?

MESTRE RESOLIS.—Ell es d'en temps d'es moros; y are aquestes pesses ténen molt de *mèdit*; un seño m' ha dit que me'n daría dos duros, si no estás rompuda; y are vatx derrera ficarlí sis ó sèt gafes.

M. XER. (fent seña à n'es carté que s'ha returat en es portal.)—Huey! deixalosmè à n'aquests diaris; es seños d'aquí devant son à fòra y me ténen prou encarregat que los ho guart... Han partit suara y tornarán anit.

(Es carté li dixa un feix de diaris aplegats.)

EN VOLTER (*sortint d'es seu xibiu.*)—Tres duros pagaría sobre de lletra, per veure lo que diuen.

MADO XER.—Foy! vat' aquí s' atlòt de na Triu, qu'en sab pròu bé. Xiscos, avina y mos llegirás ahont son ses corant' hòres.

XISCOS (*mossegant un cantó de pambòli y fregant s'esquena pe'sa paret.*)—Si... jò no més sé llegí es Flèuri....

M. RES.—Venga!

(*En desdoblega un y dexa aná ses gafes. Llegeix à premudes y tartamussetjant.*)

«Estaran... quero. El Daly News disse que Mochamet-Yan quefe de l'Afika nistam marcha, racon, sustro, patso, brel, Kan-de-bou.» Diu qu' han d' armá ses tròpes amb cans de bòu....

M. XER.—¡Jesús María!

M. RES. (*llegint.*)—«El Mor.... nin-Pòst, de san Pet, serbugo, asse, gura, quel, janeral Mèlis-còrn perderà el fa, fordel Sar.»

EN VOL.—Cercau es *partes*, hombre, cercau es *partes*, qu'es sa sustanci de lo *sensual*.

M. RES. (*llegint.*)—«*El Golds....*» ¡Tampoch no's axò! «*El Lobo* disse quel *Timés* sabe que lort-Nòrt-bort-coch.» ¡Ni 'hu entench! Venga un altre diari. (*En pren un altre.*) «*La Pogression Democartica....*» ¡Aquest! veèm: «Nassional.... Hamos pressiado otra.... cusion..... cuando la penaca, pital, sebo, rarrá, delco, dijo...» (*Gira fuya.*) «Los que, suitas, vanas, erres, polsados dela Frànsia.»

EN VOL.—¡Per aquí grately!

M. RES.—«Sea, come, tido, un, horro, soassinato..... Las Cortes se serraran por Culio.....»

(*Entra el senyó Regalessi, saluda y s'en puja à s'estudiet de la señora Ayna.*)

EN VOL. (*fent estabetjos.*)—Ja está vist: tot es mal del dia d'avuy mos vé d'es clero; sa sociedat ha menesté posá un bon grapat de gafes, mestre Resòlis; es poble necessita *estrució*; y si tots féssin es méu joch, à dins Mallorca fundariam sa llibertat de s' igualdat rasa, y tots viuríam com à reys. Es diaris son un gran *delanto* porque diuen à n'es poble tot lo que passa de noticis, y li fan obri ets uys p' es *norte* de sa llibertat igual, sense tú ni voce-mercè, conforme existia en temps de l'Inquisició qu'es pròbes se morían de fam; y are lo mateix som jò qu'un Governadó, per motiu de s' igualdat que la se heurán tots es *neos*, à la *traga*; y si no, pensau qui dia vos ho dich, mestre Resòlis.

(*El senyó Regalessi, que ve de replegar sa levita que la señora Ayna li ha sersida, s'atura capetjant.*)

SEÑO REGALESSI.—¿Y tot axò heu après en sos diaris?

EN VOL.—¿Y que vol dí vostè, que no es la pura veritat tot lo que diuen sobre ses endemeses d'es Govèrn y ets abusos d'es clero y es....?

S. REGAL.—Lo qu'es la pura veritat es que, avuy en dia, casi tot lo que s'estampa demunt es diaris que à tú te donan gust, es un enfilay de vituperis y calúmnes contra ses autoridats y contra sa Relligió catòlica.

Molts d'es qui hey escriuen, en llòch de tení un tinté devant, més tòst haurian de tenirhi una menjadora. Sabeu si es Govèrn fés posá sa firma vertadera, baix d'es seus escrits, à tots aquests doctós que fan combregá es poble amb ròdes de molí, y en materia de Relligió li volen doná entenent figues per llenternes; no serían tants ets atrevits que mos maretjan à fòrça de bramá contra ses institucions més respetables y ses personnes més honrades.

Però, sa llibertat d'imprenta s'esplota descaradament p'ets escritorets de mala fe, y si axò va axí en veurem de bones.

M. RES.—¿Vol dí nòltros no entenem lo qu'ha de fé un bon Govèrn per arreglá l'Espanya y es defectes de sa Relligió?

EN VOL.—Tant com qualsevòl.

M. XER.—¡Bòna l'hem armada!

S. REGAL.—Ascoltaumè à mí, mestre Resòlis: ¿Creys vos que jò, que no he tocat may una baldufa de trepat per fé es foradins à un ribell xapat, creys vos que jò li posaria gafes?

M. RES. (*assolant amb so martell ses qu'ha assetjades.*)—Un duro li juch que no serà capás. Jò que ha corant' anys que no fas altre cosa, encara de vegades.... (*Mentre ensullacà sa primera, es cruy de sa ribella se perllonga y s'obri cop en sech.*) ¡Llambuguera de cruy! ¡Ja'n tenim dues!

M. XER. (*esclafintse de riure.*)—Volter, ajudalí, tú que t'entens de tot.

S. REGAL.—Ja 'hu veys, mestre Resòlis: vos, que vos dau en cò de doná quatre punts à n'es Govèrn d'Espanya, y à sa túnica de l'Iglesia que tothom esquexa, vos, espeñau sa feyna des vostre ofici rústich.

Are pensau que la major part des qui, amagant sa cara, estampen articlòts en es diaris sobre rams de govèrn y parlan de Relligió mascarant es seus ministres y es bons catòlichs; y encamorman es lectors ignorants fentlos creure que tots serèm iguals demunt la terra; la major part d'aquests sabis doctós que fan de mestres en llòch d'anà à escòla, vos dich que ni mañes ténen per posá gafets à un ribell.

EN VOL.—Vostè voldria que no das sin *estrució* à n'es poble.

S. REGAL.—Vas ben erradet; jò voldria que à n'es poble l'obligassin à aprende de llegí y escriure, però que à n'es mateix temps li enseñassin sa moral d'es Sant Evangeli y es devers honorosos qu'ha menesté sèbre tot homò per viure dins una societat civilisada.

EN VOL.—Idò, y en sos diaris, aprenen tot axò!... No poden disputá amb oscurantistes.

M. XER.—¡Huey, gatvayre! ¿Y com es que tú no'n sabs de lletra? Apren de fé cadires, qu'es es téu *vivendo*....

S. REGAL.—En sos bons diaris, es veritat que poden aprendre qualche cosa; però amb sos que à tu te fan...

EN XISCOS.—Jò, jò hey vax a escòla es vespres...

S. REGAL.—Bon atlòt. (*Girantse à n'en Volter.*) Aquest infant podrà agrahí à n'ets oscurantistes es llegí y escriure, y dibuix y contes que, per amor de Déu, li enseñan à una de ses dèu escòles posades dins Ciutat per bé d'es poble;.... les pagan es *neos*.

EN VOL.—N'hajem parlat pròu! (*s'affica dins es seu xibiu.*)

M. RES.—Jò trob que vostè diu més sa veritat que *La Pogression Democartica*.

S. REGAL.—¡Ay bon Jesús! si no hi girau ets uys.... A reveure tots.

TOTS.—Bones tardes tenga.

M. XER.—No fos perque, perque, los calava foch à tots aquests diaris.

XISCOS, (*torcantse es morros amb sa mànegua.*)—Y ja tench quate pèmis....

M. RES. (*tornant prendre sa feyna.*)—¡No sé si tendrà cura aqueix ribell!

X.

DEL MOLL À PLASSA.

(CATALÀ Y MALLORQUÍ.)

—Anèmsen cap al mercat, Cusi'n Pere, ens acumpaña: Jò n'he vist molts pòrts d'Espanya, Però aquí, à Palma no hi he estat. Hau! entrém dins la Ciutat; Que si fós de bell de dia Bé crèch que hi afinaria, Puis som kòch que còg amb còk Y no tinch pèl de paruch.

Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch, xuch!-xuch!

—Y eix estòl de marinés?

—Son d'un barco de taulons.

—Batua al mon, quins tacons!

Fán més soroll qu'els botés.

Y hont ván?—A trescà carrés

O à aplegá sa moixeria.

Aquests saupan sense guia;

Son pràctichs per issá'l bròch

Y en amaynat fan es cuch.

Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch, xuch!-xuch!

—Veniu per demunt s'acera,

No trobarém tant de fanch;

Per mitx tot es un estanch

Amb més bròu qu'una bufera.

¡Ni si vengués sa riera!

Siau, cuyné, sia, sia,

De cap à sa barberia.

—Vàlgam sant Telm y sant Ròch!!!

Per tot pròu n'hi ha de such.

Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch, xuch!-xuch!

—Ja s'en torna vení aygada.
Allò es un estanch; aquí
Vénen aygordent y vi.
Per envant pren sa murada.
Axò es sa pòrta d'entrada...
Bordejant farém més via...
Corté de cavalleria...
—Grat sia à Déu qu'are vòg
Y l'empedregat retruch!
*Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch,
xuch!-xuch!*

—Eix carrer té bona eslora.
—Es el Bòrn.—Hau, quin costé!
—Emboquem aqueix carré.
—Y el mercat, es molt enfòra?
—En bon temps, no hey ha mitx-hòra;
Are feym sa travessia.
—Dònchs, prest serém dins badia
Si puja vent de xalòch;
Jó bé m'òrs y me balluch.
*Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch,
xuch!-xuch!*

—Sant Nicolau es su-llá;
Assuquí, ca'n Gasparó.
—Posau ròba, que'l patró
M'ha dit no'l fassi esperá;
Y porta enredo comprá
Vespre à la carnisseria.
Vaja un clòts! Vèrge Maria!
Si aquest viatge no enròch,
Amb l'altre anirém à Lluch.
*Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch,
xuch!-xuch!*

—Y'ls suècos vénen derrera;
També deurán aná à plassa.
—¡Alèrta à n'aqueixa bassa!
—¿Y còm no hi pòsan barrera?
—Si anassem à sa cortera!...
Per allá si que en veuria.
—Això ray! jó hi aniria
Amb el bòt.—Hey ha cualqne clòt
Que s'hi pòt negá un ruch,
*Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch,
xuch!-xuch!*

—Amarra! quina empitrada!
Y anam cap dret al mercat?
—Ja hi som en haver pujat.
—Tirèu lastre que es pesada!
—No es curta aqueixa varada.
Aquí.... sa pescateria.
—Dos tavèrnas.... es follia
No entrari per pendre.... fòch.
Cusí'n Pere?.... —Fondo el buch!
*Ca-ta-clòch, ca-ta-clòch,
xuch!-xuch!*

ALIATAR.

XEREMIADES.

A propòsta de s' Alcalde Sr. Perelló, s' Ajuntament de Palma ha declarat fill adoptiu à Mr. Hermite, que tant va trabayá en profit de sa Geologia de ses Balears.

Era lo ménos que poria fé s' Ajuntament, per honrá sa memòria de aquell sabi. Tothòm n'ha estat content.

**

Are y sempre, Mallorca podrà glo-
riar-se d'essè sa tèrra que produeix es
millós *baxos* del mon. Y sino, aquí teniu
n'Ordinas que, aquesta temporada, es
sa delicia d'es nòstro Teatro; y en Fran-
cisco Mateu, que fa torná lòcos es ma-
drileños, d'admiració y d'entusiasme,
cantantlos es *Faust* y es *Roberto*.

Ja está dit: si voleu bons *baxos*, veniu
à Mallorca.

Vat' aquí es motiu perque cuidadosa-
ment se conservan es *baxos* d'una casa
qu'hey havia en es carré d'Odon-Colom.
Vat' aquí perque es *baxos* de la Sala
(ahont hey ha sa caxa des doblés) estan
de fa estona tan nets y adesats. Vat'aquí
perque no's netetjan es *baxos* de dins sa
pica d'es brolladó de la Rambla.

Y vat' aquí còm es *Consums debaxan*.

Y pe' ses Copiñes grumetjan es *ba-
xistes*.

Y ses señores de rossegay no surten
p' es carré, que no apleguen uns bons
baxos de fanch ó pols, segons es temps.

Y una de ses millós perruqueries de
Ciutat (sa d'en Casasnovas) s'es instal-
lada en es *baxos* de can García.

Y tenim un Ajuntament amb molts
de *baxos*.

Y p' es municipals y serenos, qu'en-
care han de cobrá sa paga de Jané, vò-
lan *baxos* ets estornells.

Y per *baix* de sa murada es *matuteros*
envian dins Ciutat cortins de ví y odres
d'oli.

Y es tenedós de *bonos*, sense cobrá un
trist cupó, seguexen cop-piu y ala *baxa*.

Y moltes botigues glapexen es com-
pradós, oferintlos *rebaxa* de prèus.

Fins y tot à Mallorca, que casi may
plovia, are hey plòu sovint, sovint. ¡Y
ja's de rahó qu'hey plòga! ja's sab que
s'aygo sempre va à n'es llòch més *baix*.

*

**

Contava un diari, s'altre dia, que
diumenje passat horabaxa uns quants
atlòts tornavan de cassá aucells amb
visch, y en duyan dins una gabia devés
una dotzena.

Quant varen essè à sa Porta, es *pun-
xes* los donaren un dalt-abax que no'u
volgueu sèbre, y los prengueren sa ga-
bia, diguentlos qu'havian comès un
gran delicte d'anà à cassá aucells, are
qu'estam en temps de *veda*. Fins aquí,
no hey ha rès de mal.

Ets atlòts, tots poruchs, pensavan que
à su-llá mateix obririan sa gabia y do-
narian llibertat à n'es presonés qu'ells
havian engabiats. Però amb gran sor-
presa repararen qu'es *punxes* treyan ets
aucells, los torcian es coll, y los estoja-
van, (segurament per embalsamarlos;) y
llavò diuen si l'endemá hey hagué qual-
cú qui va diná d'arròs amb aucellons.

¡Cap còm aquesta! Mirau per quin es-
til are es *consums* tornarán pujá.

*

**

Si ses cròniques no mènten, ja no po-

drá dí ningú, d'avuy endevant, que sa
tenassa d' es carré d'Odon-Colom sia un
embarás inútil. Diuen que la setmana
passada, una cussa venturera va elegí
aquel punt per ferne hostal, y qu'hey
ha tengut sa venitada des quissons sét
ò vuyt dies, sense que cap municipal
s'atrevis à incomodarla en rès ni per
rès; fentse es càrrec segurament de
s'estat delicat en que la pòbre s'encon-
trava.

¿Será cosa de que s'Ajuntament, sen-
se demanarmos de parè, s'haja fet sócio
de sa *Sociedad protectora de los anima-
les*?

Digau que será axò.

*

**

Un cafetero que no sab llegí ha pòsat
escòla dins Ciutat. Hey ha hagut en-
vejosos que mos ho han dit, perque la
pegassim contra ell.

Nòltros mos ne guardarem pròu bé;
abans de pellarla contra aquest mestre
ignorant, podriam clamá contra es sabis
doctós que enseñan à n'es séus dexe-
bles moltes còses que no están en es
programa; y callam per are.

¡Visca sa llibertat d'enseñansa! y axí
aumentará més es número des vertadés
ignorants.

¡Si tot se pogués dí sense fé escàndol!

*

**

Es vapor *Andalucía*, mos dugué, la
setmana passada, un carregament de
blat.

Es vapor *Isabel la Católica* mos ha
duyt aquests dies un carregament de
presidaris.

¡Y encare n'hi haurá que's quexarán!

*

**

Alguns asseguran qu'aquests 94 pre-
sidaris que mos han duyt, vénen con-
signats à s'Ajuntament, perque los em-
ploy en netetjà y agrana es carrés y
places de Ciutat.

Si axí fós, haurán pecat per curt: 94
son pòchs: no bastarán.

*

**

Amb ses brusques seguides qu'el cèl
mos ha amollat tota aquesta setmana, es
diaris ciutadans tendrán gazettes de-
vertides per uns quants dies.

A l'hora d'are ja'n sentím unes quan-
tes per l'estil:—«Ahí dematí hey havia
uns quants carros enllotats à mitjan
carré de Sant Miquèl, que no podian
passá ni envant ni enrera. La cuidadosa
*Comision de empedrados, con un celo que
la honra, etc., etc.*»

—«Avuy dematí un bolsista ha lleneg-
at en mitx de Cort, y es caygut dins
un bassiòt. Gracies que sabia nadá, y
qu'hey han acudit es *botes salvavidas*...
*Vergüenza causa que en una poblacion
de más de 60.000 almas... etc., etc.*»

—«Es pis de la Rambla amb aquestes
aygos s'es posat tal y tal... Es botigués

L' IGNORANCIA.

d' es carré d' Odon-Colom reben esquits p' es mostradós... Sa *bufera* d' es Pes de sa Farina..... *Nuestros flamantes ediles*, etc..... *el traje les viene ancho*,..... etc., etc.»

Y sinó, ja me'n tornaréu respòsta.

**

S' Ajuntament d' Almeria, per econòmia ha suprimit es serenos.

Es nòstro Ajuntament heu fà milló: à pòch à pòch los supremeix ses pagues.

COVERBOS.

L' amo 'n Tèm de Son Axellat, diuen qu'era un hòmo estret y avaro, còm may s'en ha vist altre.

En ses veyeses, se va casá amb una neboda seu, d' una vintena d' anys, just per no haverli de fé un censal que li devia.

En es sopá de noces, quant s'axecáren de sa taula, sa novia li digué:

—Conco 'n Tèm, tròb que convendria alegrá de qualche cosa es missatges y sa criada: que coneugen qu'hey ha hagut noces.

—Sí, (respongué ell,) jò també heu tròb.

—Ydò, ¿que trobau que los hem de doná?

—Foy! que los hem de doná... Donalós mitja arengada perhòm... jò rebentan ò no rebentan!

**

Conversavan fumant un escolá y un mariné, y s'escolá li deya:

—Ahont morí ton pare?

—A la ma, (responía es mariné.)

—¿Y ton avi?

—A la ma.

—¿Y es teu rebesavi?

—També à la ma, còm tots ets altres.

—De beneyt! No sé còm no estás escalivat. ¿Y encare t'embarcas?

Callá es mariné una estona; pegá xuclada à sa pipa, escupí, y llevò li pregunta à s'escolá:

—¿Y ton pare ahont morí?

—Mon pare? Dins es llit.

—¿Y ton avi?

—Dins es llit.

—¿Y es teu rebesavi?

—També dins es llit, còm tots ets altres.

—De beneyt! (s'esclamá llevò es mariné, esclafint de riure.) No sé còm no estás escalivat; jy encare t'en hi vas à jèure cada vespre!

**

S' Ajuntament d' un llogaret, agrahit à Sant Sebastiá gloriós, qu'una vegada l'havia alliberat de pèste, acordá ferli à l'Iglesia una capella nova.

Per axò enviá en comissió à Ciutat

dos retgidós, perque donássen à fé sa figura d' aquell Sant.

—Ben fet, (los digué s'escultó,) los ho faré axí còm desitjan; però per més acertá, desitjaria sobre si à n'es Sant volen que 'ls ho representi mort ò viu.

Calláren es dos Retgidós, y se miráren un à s' altre. Llevò un des dos digué:

—Ell no mos n'han dit res d'axò, y are no sé que fassem... Però, no res: qu'el fassa viu à n'es Sant, per lo que puga essè. Y si acás no 'ls agradava, sempre mos queda un remey: en tenirlo allá, ija'l matarém!

**

—¡Quina llàstima! (deya plorant un assistent, quant contemplava es cadáver d' es seu capitá estès en terra, amb so cap travessat per una bala.) ¡Quina llàstima! ¡pòbre seño meu! ¡Cap n'hi havia hagut may de tan valent còm ell!

—¿Perque heu dius? (li demanavan.)

—¿Perque heu dich? ¿y que no'u veys sa pòca impressió y es pòch cas que feya de ses bales? ¿que no'u veys?... Per una oreya li entravan, y pe's' altre li sortian.

**

Coses de músichs. —GLUCK, s'autor de *Orfeo* y de *Ifigenia*, s'inspirava en es camp amb dues ó tres botelles de Champagne à n'es seu costat.

SARTI, que compongué *Medonte* y *La mia esperanza*, trabayava en sa nit dins un gran salon à les fosques. Sa nit y es silenci l'inspiravan.

SALIERIA, componia es seus *motivos*, passejantse p' es carrés més freqüentats, mirant ses atlòtes y menjant confits. Quant li ocurría una melodía, l'apunava amb lápis à sa seu cartera.

CIMAROSA, cercava es truy, ses bromes y reunions d'ets seus amichs mentres componia.

PAER, per inspirarsé, tenia necesitat de cridá y que cridasen tots, sa dòna, ets amichs y es criats.

MERCADANTE, s'inspirava menjant salsa de tomàtiga.

PACCINI, escriguent articles musicals.

ROSSINI, cuynant arròs à la Milanesa.

BELLINI, componia tenguent demunt sa taula qu'escrivía una sabata de sa seu atlota, que besava sovint, sovint.

MEYERBEER, ses millós composicions les fé en dies de tròns y llamps que contemplava amb alegria desde es seu balcó.

SACCHIANI, componia sa música abraçant sa dòna y jugant amb un moix..

PAISIELLO, no componia en no està dins es llit.

ZINHARELLI, llegint es Pares de la Iglesia y es Clàsichs llatins.

PORROS-FEVES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Sa retxa més curta entre dos punts es sa dreta.

SEMLANSES.—1. En que corren.

2. En que surten cada dia.

3. En que puja y devalla.

4. En que están en capella.

TRIÀNGUL.....—Cartas-Carta-Cart-Car-Ca-C.

PREGUNTA.....—Salas.

FUGA.....—Sa feyna es santa y assanta.

ENDEVINAYA.....—Una ma qu'escrui.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—A. C. I. T., Un Suplent, Un Oficial sense empleo, Un Sardiné Festetjadis, Agueda, Ateluguim, Lau Tibicriste, Un Indioté, Un Músich y Macarroni.

Sét:—Un Petrolista, Cop-piu y Pere-Pexet.

Cinch:—Un Llosco y Un Sabaté en dilluns.

Y quatre no més:—Un Llenterné.

GEROGLIFICH.



d : L Adela

CUTXIEE

L O O O O

UN LLENTERNÉ.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla l'Esperit-Sant à un hòrt de pomeres?

2. ¿Y una jàcera à s'aygo de mar?

3. ¿Y sa fardla d' es Moll à un pescadó de caña?

4. ¿Y sa pòrta de Sant Antoni à un batzerá?

UN PUNXA ENGEGAT.

TRIÀNGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que llegides de través y diagonalment, digan: sa 1.ª retxa, un nom de dòna; sa 2.ª ua animal; sa 3.ª lo que un pintó necessita; sa 4.ª una planta; sa 5.ª lo que té la Sèu, y sa 6.ª una llettra.

DUES PAPAYONES.

PROBLEMA.

Preguntant una señora à una altra més veia qu'ella quants d'anyos tenia, li respongué:—Tench el doble de s'edat que vostè tenia quant jò tenia s'edat que vostè té arc; y en teni vostè s'edat que jò tench arc, entre totes dues tendrém 63 anys.

¿Quants d'anyos tenían una y altra?

MACARRONI.

FUGA DE CONSONANTS.

A..A A.U.A.A .O .U.A.A .O.I..

Q. R.

ENDEVINAYA.

Nota punts y corregeix,
Y donem sa rahó clara:

Un siy que's menja son Pare

Dins sa seuà bona Mare,

¿Quin misteri será aqueix?

UN SOLLERICH.

(Ses solucions dissapte qui vé si som cius.)

1.ª MATX DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.